

san sabanan - nimòrò 29
 zuluye kalo - san 1974
 bp 24
 bamako
 mali
 dòròmè 4 — ccp : 0155

Kibaru

a bè bò mali kibarudiso ka yamaruya kònò

bolomafara kana kibaru ma

"unesco" y'a dòn ko kibaru tè se ka dila kun nyè n'a ma dèmè. o kòsòn, a ye sèbènnikèmasin kelen ni watiri kelen di kibaru ma bolo mafara ye. o wale in b'a jira ko unesco cèsirilen don kòsòbè kibaru ka kunkòròta la, kibaru min ye cikèlaw ka lakanitasèbèn fòlò fòlò ye farafin na tile bi y'an fan fè la.


kibaru jènsèyòrò minisiri, ani kibaru dila yòrò so mògòw bée, ka foli kérèn kérènnen bè ka taa, unesco ma, u ka ni bolomafara in dili la.



sénégali, moritani ani mali jèlen bè nafa sòró tònba min na, n'o tògò "omvs" o minisiti-riw n'o jamana kuntigiw ye nyögón ye bamakò nin kalo in na. tònsigi in kun ye ka bén babolo baarali kan min tògò dalen bè sénégali, walasa jamana i bée kelen kelen ka nafa caman sòró a babolo in na.

dò farala saraw ani jagofènw sòngòw kan

ganiya kura in min tara komite militèri fè, minisiri ali sise ye kuma ta an ka forobawarisò minisiri tògò la, n'o bè taama yòrò, ka kunnafòni di arajo la zuwèn kalo tile 27; ganiya kura in kan. a ka jèmukan kònò, minisiri ali sise ko : ko salon, dò farala taji sòngò kan. o wale in nara nin gèlèya min ye, o ma dogo dinyè fantan ni naani si kònò janko mali. dò farala jagofènw sòngò kan jamanaw bée fè. nka mali ma sònka fènw sòngò yèlèma yòrò nin kelen. k'a d'a kan nyémògòw tun t'a



fè ka baarakèlaw tònyò. komite militèri ni gufèrènèman nar'a lajè, k'a fò a tè bén, ni-dò ma fara feerefènw sòngòw kan. k'a d'a kan, halin'a danna u taransipòròw dòròn ma, o bè kun bò min b'a to dò ka kan ka fara u sòngòw kan. nyémògòw y'a jateminè k'a fò ni dò farala feerefènw sòngòw kan, a ka kan dò ka fara baarakèlaw fana sara kan ani an ka sénèkèlaw ka sénèfènw sanda. a jirala ko dò bè fara baarakèlaw saraw kan, k'a daminè zuluye kalo tile fòlò.

baarakèlaw minw saraw bè dòròmè 1 100 ani dòròmè 9 000 cè, dòròmè 900 bè fara olu saraw kan.

baarakèlaw minw sara ka ca ni dòròmè 9 000 ye, olu sara la, dòròmè 20 kelen o dòròmè 20 kelen, dòròmè 2 bè fara o kan.

mògò minw bè pansiyòn ta, o warila, dòròmè 20 kelen o dòròmè 20 dòròmè 2 bè fara o kan.

woteba jaabiw

wote in y'a jira ko malidenw ka dannaya bè ka taa komite militèri de liberasòn nasònali ma, walasa an faso bè se ka bò nògòla bonya ni karama kònò. o de kòsòn, awò cayara kòsòbè, woteba min kèra zuwèn kalo tile 2 jaabi.
 mògò minw sèbènna wote kama....
 2 904 292.
 mògò minw ka kan ka wote.....
 2 678 145.
 mògò minw wotera.....
 2 674 520.
 minw ko : awò..... 2 665 531
 minw ko : ayi..... 8 989
 kèmè o kèmè, awò ye min sòrd....
 99,66 %

komite militèri ni gufèrènèman ko : u dalen bè malidenw na cogo min na, k'an ka cèsiri konyuman b'a to an b'an faso baara k'a kè an sago ye.

malosènè

kibaruyaw

zuluye kalo tile 6, tònsigiba dò kèra segu malosènè sèriwisi la, min tun nyémògòya bè minisiri sidi kulu bolo, n'o ka baara nyèsinnen bè jamana sòrd ani cikèlaw ni baganmaralaw ka konyèw ma.



malosènè**kibaruyaw**

nyògònye nin kéra mògò caman nyèna, minw bë jékulu la, jékulu min ka baara nyèsinnen bë malo sènè konyèw ma an ka jamana kònò. tònsigi nin keko fòlò de ye nin ye. jékulu nin ye baara minw kè kabini a sigira sen kan, o fòra mògòw ye. a kà kan ka baara min kè, o fana fòra. u da sera malo sènè konyèw bée ma. nyògònye in nafa bonyara kosobè k'a d'a kan bèn kèra wale caman kan, minw bèna kè sababu ye ka malo sènè yiriwa segù ani dugu wèrèw kònò.

tònsigi bannen kò, u yaalala ka malo sènè yòrò dòw lajè, i n'a fò babugu. malo sènè yòrò, joro mara la.

hèrè kura

sidi kulubali, cikèlaw ni baganmaralaw ni mònìkèlaw ka minisiri ye kuma ta ka nyèsin an balimaw kungo kònò mògòw ma, i n'a fò a bë kè cogo min na san tòw samiya donda fè. a ko nyinan, komite militèri ni gòférènèman y'u cèsiri walasa an balima kungò kònò mògòw ka baaraw bë se ka nògòya u bolo. sènèkèlaw, baganmaralaw, mònìkèlaw, bée ni yòrò bë ni hèrè kura in na.

sidi kulubali ko : bée b'a dòn ko ja ma tò fo an ka jamana la, ka n'o fara taji ko gèlèyaw kan. fèn bée sòngò gèlèyara, o kòsòn komite ni gòférènèman y'a lajè ko ka dèmè don cikèlaw ma, walasa u bë se ka sòrò kè bawo, k'a ta tubabu nògòw la fo ka ta a bila sènèkè masin na, olu bée sòngò gèlèyara. o tuma sa, komite militèri ni gòférènèman y'a fò ko sumanw sòngò bèna yèlèma nin cogo in na, k'a daminè fobònda nata in na.

ni sòngò ninw bë yamaruya mali kònò fobònda nata.

sidi kulubali ko o kéra walasa ci-kèla bë se ka dusu sòrò ka sènèkè kosèbè walasa an kana to garibuya la dinyè mògòw da la. a kun ye fana ka nògòya don cikèlaw ka di-nyèlatigè la.

sènèfènw sòngò cikèlaw bolo fo-bònda nata.

| | | | |
|-------------|-----------|------------|---|
| : | : | : | : |
| sènèfènw | sòngò | sòngò | : |
| : | kòrò | kura | : |
| : | : | : | : |
| nyò ani | dòròmè 4: | dòròmè 6: | : |
| kaba | : | ani tama : | : |
| : | : | 2 : | : |
| malo kama | dòròmè 5: | dòròmè 8: | : |
| jèman | : | : | : |
| malo kama | | dòròmè 6: | : |
| nyagaminen | | ani tama : | : |
| : | | ani san : | : |
| : | | timi 20 : | : |
| malo kama | | dòròmè 4: | : |
| bileman | | ani tama : | : |
| : | | 2 ani san: | : |
| : | | timi 40 : | : |
| kòori ko- | dòròmè : | dòròmè : | : |
| loma | 10 : | 15 : | : |
| tiga farama | dòròmè 6: | dòròmè 8: | : |
| : | : | : | : |

feerefènw sòngò kuraw.

k'a daminè zuwèn kalo tile 28, mali fan bée, feerefènw sòngò kuraw minw sigira, olu filè nin ye : siman tòni sòngò : dòròmè 7 000 sukaro kisè sòngò (caman san) : dòròmè 85 ani tama 2 ni tila.
 sukaro kisè (detayi) : dòròmè 87
 sukaro mugu sòngò (caman san) : dòròmè 58 ani tama 2 ni tila.
 sukaro mugu (detayi) : dòròmè 60.
 farini kilo (caman san) : dòròmè 42 ani tama 2 ni tila.
 farini kilo (detayi) : dòròmè 44.
 nònd mugu (caman san) : dòròmè 94 ani tama 2 ni tila.
 nònd mugu (detayi) : dòròmè 96.
 nònd jiman (caman san) : dòròmè 38 ani tama 2 ni tila.
 nònd jiman (detayi) : dòròmè 40.
 tigatulu lìtiri (caman san) : dòròmè 65 ani tama 2 ni tila.
 tigatulu lìtiri (detayi) : dòròmè 67.
 kògò kilo (caman san) : dòròmè 8 ani tama 2 ni tila.
 kògò kilo (detayi) : dòròmè 10.
 finiko safunè (caman san) : dòròmè 19.
 finiko safunè (detayi) : dòròmè 20
 koli safunè (caman san) : dòròmè 23
 koli safunè (detayi) : dòròmè 24.

kabako

tarata don, zuluye kalo tile 9, san 1974 la, mali lakanitasèbèn min tògò ye lesòri, o ye kunnafoni di suggibili kan, fana mara la. a ko : zuwèn kalo tile 22, san 1974 la, su kotauma, finyèba cira sugibili, n'o kera sababu ye mògò juguw bolo, ka ma sumare kan tigè: ma sumare tun kònòma do kalo segin, a si ye san 24 ye, den fila b'a bolo minw si ye san 5 ani san 2. a tun bòtò do foro la. zuwèn kalo tile 23 don, sògòma da fè, a su yera. nka, u y'a sòrò mògò juguw y'a kungolo tigè, k'o bila siju dò kòrò, mètèrè mugan nyògòna. u ye muruda caman sòrò a farikolo la. u tun b'a fè k'a kònò fara, k'a den bò.

famaw ni zantaramuw sera yòrò in na, walasa ka nin kojuguba in kèbaga, wali a kèbagaw dòn. sègèsè-gèliw bë ka kè, bolo kéra mògò dòw la kaban. siga kèlen bë a cè yèrè la n'o ye yaya fònba ye an'ka denbaya tòw.

ntolatan

"kupudimali" ye ntolatan ye, min bë mali ntolatan tònw bée ni nyògòn cè. k'a daminè kayi fò gawo, janaw bë nyògòn kumbèn fò kana a tòto ntolatan tòn fila ye. olu fila mana nyògòn sòrò don min na, fèn dò bë di sebaga ma, min b'a seereya, k'o tòn nin nyògòn ma ye jamana kònò, o san mumè bée. o fèn de de tògò ye "kupudimali", o de siratigè la, zuwèn kalo tile 9, san 1974, bamakò ntolatan tòn fila ye nyògòn sòrò : joliba ani s.o.b. olu de ye bée dan nyinan ntolatan in na. an ka jamana kuntigi, n'o ye kolonèli musa tarawele ye, ntolatanba in nyémögòya tun b'o de bolo.

ntola in tanna fò k'a fò a tanna. bée lajèlen nisòndiya, k'a d' a kan mògò minw tun bë kènè in kan, u si ma nimisa u ka wari bòli la. waraw y'u disi da nyògòn na miniti 90 kònò. nka a tora joliba ta la, bawo o ka janaw ye bi 2 don. s.o.b. ma foyi sòrò. joliba biw donbagaw ye tijani nyanbele ani saja sise ye.

dinyè ka bon

nin ye sòsòli ye famara ni jakarija cè : famara ko farafinna tile ye si-niwaw ka su ye. jakarija ko tinyè tè. yusufu kulubali jònòkò

famara ye min fò, o de ye tinyè ye. bawo, tile bè midi la bamakò tuma min na, o waati kelen na siniwaw ka jamana mògòw bè saafo baro de la. saafo tuma mana se bamakò, o b'a sòrò fajiri surunyanen don siniwa jamana na. fajiri fana bè se mali la, k'a sòrò, tile sera kuncè la ka ban siniwa jamana na.

kòrònyan fan ani tilebiyan fan

o waati fonyögònkò tè mali ni siniwa jamana kelenw ta ye. ni tile bè midi la mali kònò, o b'a sòrò, jamana o jamana bè mali ni kòròn cè, o bèe ka midi tèmènna. dòw bè selifana waati la, i n'a fò misira jamana. minw ni mali cè ka jan ko-jugu, o b'a sòrò, su kora olu la ka ban, i n'a fò siniwaw ka jamana nyögònw.

o waati kelen na fana, jamana o jamana bè mali ni tilebi cè, a b'a sòrò, olu ka midi ma se fòlò. dòw yèrè bè tilesenbò tuma de la, i n'a fò amerikènw ka jamana.

saheliyan fan ani worodugu

nka, n'i bòra mali la k'i kun da woroduguyan fan kan, walima sahe-liyan fan, i b'a sòrò, yòrò o yòrò

sulu kònòna bè labèn cogo di ?


shèden sèrè nata bè na bila sulu min kònò, o kònò ka kan ka furan k'a jè. furani buguri min bòra, buguri wèrè kè o nò la. shè banabagatòw mana bò sulu o sulu kònò, shè wèrèw man kan ka bila o sulu kònò, k'a sòrò fura ma kè o kònò, k'o saniya. kerezili ye o saniyalan dò ye. saniyalan kèlen kò, buguri dòni ka kan ka yuguyugu sulu du-

shèmara

gumakolo fan bèe fè. shèdenw bè na bila dèbèn min kan, o dèbèn ka kan ka da fòlò (finètiri) nyè kuntilenna na, k'a lamini ni kogoni kuruni ye, kogo min jò kundama ye tufaden fila ye. dumuniminènw ani jiminminènw bè bila o dèbèn kan. shèden biduuru bè jè dumuniminèn kelen na. dumuniminènw cogoya bée jiralen don ja ninw kan.

solomani mènta


jiminminènw



bè yen, o bèe ka tile ni mali ta bè waati kelen na, i n'a fò alizeri, faransi ani angilew ka jamana.

dinyè yòrò bèe bè ten. yòrò o yòrò bè dinyè saheliyan fan ni nyögòn cè, walima a woroduguyan fan ni

nyögòn cè, o bèe bè waati kelen na, i n'a fò misira jamana ani irisi jamana, walima amerikènw ka jamana ani kanada jamana. nka, yòrò o yòrò bè dinyè kòrònyan fan ni nyögòn cè, walima a tilebiyan fan ni nyögòn cè, n'o yòròw ka jan nyögòn na, o si tè waati kelen na.



tara bore taar'i da

saya ka kunan, saya ka gèlèn, saya tè danfèn to. saya ye dinyè ciyèn fòlò fòlò de ye, nka saya dòw kècogo b'a to mògòw tè nyinè a kò. o b'in'a fò tara bore ka saya. zuwèn kalo tèmènnèn in, nyònò musojiginso la, tara bore ye dinyè to. a y'i kò don a denw na, an'a furukè an'a balimaw an'a teriw an'a kanubagaw. tara bore n'a kan dìman taar'i da ka faso dònkili kanubagaw to nyènafin ni kinikini ma. tara bore tun ye mògòsèbè ye, mògòndògòn tun don, wa mali dònkili-dala waraba tun don fana. a ye faso kanu fò ka se a taa don ma tinyè so. tara bore ye malidenw kalan ni sanu nègènin ye, ka masa ala kase jira, ka hadamadenw ka sentanya jira. tara bore ka sanu nègènin tèna tunun abada.

tara bore ye dònkiliw caman wè-rèw da. i n'a fò : saya man nyi, tara ka n'to, tonsonin, deli fara man di. faso dònkiliw kòròtali la, tara bore y'a jòyòrò jira. an bë dugaw kè : ala ka hinè a la, ala kò sumà, ala k'a nyè sumà, ala k'a kaburu nòrò.

muti robèri

bè taa a faso la

nyògòndèmè sira kan, muti robèri ni faransika don, o ye san 35 kè baara la mali kònò. a tun bè ciyakèda min na, o ye an ka sèriwusi min nyèsinnen don ji ni kungo kon-yèw ma. baarakèda nin nyémògòba, n'o ye zan jigi keyita ye, o ye muti baarakènyògònw bée dalajè, u ka na foli bila taabaga la, k'a walenyumandòn. k'a d'a kan muti robèri m'a tòto. a m'a yèrè fisaya don kelen da kelen mògò si ma, a ka baara sira kan, san 35 in kònò. an bée dugaw kè robèri muti ye. ala m'a nyuman sera faransi. ala m'a ka dinyèlatigè tò nògòyara a ye.



tara bore wolola molodo dugu la, segu marala. a banna san 1974 zuwèn kalo la. a sata kèra muso kèle ye. tara bore dònna mali kònò san 1966 de la. a nara-tuma min na arajo mali la k'a ka dònkili fòlòw da, ni sanunègènin b'olu la. jama y'a kanu a ka dònkili kòròw kama an'a yèrè kan diya kòsòn. tara bore tògò tè se ka tunun mali kònò abada. a banna k'a si tò san "35" nyògòn de la.